

ERSTE LIZING ZA EKO VOZILA ZA FIZIČKA LICA bez obaveznog prenosa zarade

ELEKTRIČNA I PLUG-IN HIBRIDNA VOZILA

- Iznos lizinga:
 - od 5.000,00 € do 250.000,00 €
- Otplatni period: od 6 do 84 mjeseca
- Naknada za obradu: do 60,00 €
- Učešće od 10% vrijednosti vozila



- Nominalna fiksna kamatna stopa 4,99% (električna i plug-in hibridna vozila)
- Efektivna kamatna stopa 13,60%



Koje su prednosti finansiranja putem lizinga?

- Povoljni uslovi finansiranja
- Jednostavna procedura za odobrenje
- Minimalna dokumentacija
- Minimalno početno ulaganje
- Fleksibilnost prilikom odobrenja zahteva
- Kasko osiguran predmet lizinga tokom trajanja ugovora o lizingu

Namjena lizinga

Finansijski lizing za kupovinu energetski efikasnih vozila na električni ili plug-in hibridni pogon:

- motorna vozila za prevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju još najviše osam sjedišta

Reprezentativni primjer finansijskog lizinga sa fiksnom kamatnom stopom - ELEKTRIČNA I PLUG-IN HIBRIDNA VOZILA

Ukupna vrijednost predmeta lizinga	30.000,00 €
Učešće klijenta	6.000,00 €
Finansirana vrijednost predmeta lizinga	24.000,00 €
Nominalna fiksna kamatna stopa	4,99%
Visina rate lizing naknade	386,41 €
Efektivna kamatna stopa*	13,60 %
Ukupna kamata	3.821,52 €
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva	60,00 €
Naknada za tri mjenice	6,00 €
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG	3,00 €
Trosak polise kasko osiguranja**	4.500,00 €
Trošak upisa, produžetka i odjave zaloge	90,00 €
Ukupan iznos koji potrošač plaća	32.480,52 €

Reprezentativni primer finansijskog lizinga sa fiksnom kamatnom stopom (električna i plug-in hibridna vozila)

Za finansiranje putničkog vozila (električnog ili plug-in hibridnog) fakturisane cijene 30.000,00€, uz učešće klijenta u iznosu od 6.000,00€, mjesečna rata lizing naknade za finansiranu vrijednost u iznosu od 24.000,00€ iznosi 386,41€, rok otplate lizinga je 71 mjesec i otkupna vrijednost iznosi 386,41€. Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i na godišnjem nivou iznosi 4,99%, dok efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) iznosi 13,60%*. U obračun EKS ukalkulisani su sledeći troškovi: kamata u iznosu od 3.821,52€, administrativna naknada za obradu ugovora o finansijskom lizingu od 60€, trošak 3 mjenice ukupno 6,00€, trošak upita u Kreditni registar CBCG 3,00€, trošak upisa, produžetka i odjave zaloge u Registru zaloge CG u ukupnom iznosu 90,00€ i trošak premije osiguranja za ugovor o kasko osiguranju u iznosu od 4.500,00€**. Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 32.480,52€. *U izračun EKS nisu uključeni drugi eventualni troškovi koji u momentu sačinjavanja ove ponude nijesu bili poznati banci (davaocu lizinga), kao ni eventualni troškovi naknadno zahtijevanih sredstava obezbjeđenja. Cijena registracije vozila, koja takođe pada na teret klijenta, nije uključena u izračun EKS ** Ugovor o kasko osiguranju klijent zaključuje direktno sa osiguravajućim kućama. Premija se plaća po dinamici koju klijent odabere (godišnje/ mjesečno), a zavisi od izbora klijenta u dijelu učešća u šteti koje je minimum 10%, a maksimum 10% min 250€ sa obaveznom doplatkom za rizik krađe i teritorijalno pokriće Evrope. U konkretnom primjeru uzeta je vrijednost premije osiguranja u iznosu od 4.500,00€ za cjelokupno vrijeme trajanja lizinga.

Kontakti



info@erstebank.me


Arsenija Boljevića 2A
81000 Podgorica


19991



www.erstebank.me